

**ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ  
САОБРАЋАЈНИЦЕ АУТО ПУТА КОРИДОР Vc НА  
ПОДДИОНИЦИ КАРУШЕ - УСОРА**

Недо Ђурић<sup>1</sup>

УДК: 625.7/.8:624.13

DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.124

**Резиме:** Коридор Vc као најзначајнији коридор у склопу мреже аутоматички путева у Републици Српској и Босни и Херцеговини, пролази кроз терене различите геолошке грађе. Траса на поддионаци Каруше – Усора је досада сложена у геолошком смислу, али неповољна са аспекта просторног распореда постојећих стамбених објеката. Због тога је траса неколико пута мијењана, након чега је прихваћено решење које је и једино могуће. Изабарна траса аутоматичког пута се налази делимично на падинском дијелу, а већим дијелом у насыпу. На траси се налазе једна чворна петља и неколико мостова, што је захтијевало детаљније истраживање терена, које је највећим дијелом и урађено. За трасу аутоматичког пута и мостове дати су приједлози услова изградње, као и санационе мјере, неопходне за њихову сигурну изградњу и експлоатацију.

**Кључне ријечи:** Аутоматички пут, истраживање терена, карактеристике терена, траса, објекти на траси

## 1. UVOD

Trasa auto puta koridor Vc na poddionici Karuše Usora se nalazi na dionici Johovac – Doboј Jug. Kao najsloženija podionica, njena trasa je utvrđena nakon nekoliko predloženih varijanti.

Složenost geološke građe terena, као и naseljenost prostora, otežavali su izbor trase. Nakon utvrđene trase i položaja objekata na trasi urađena su istraživanja terena u cilju definisanja geoloških i ostalih karakteristika terena, neophodnih za projektovanje.

Ranija istraživanja terena, prvenstveno za izradu osnovne geološke i inženjersko-геолошке карте, dala su dovoljno podataka, да би се istražni радови одредили на optimalnim mjestima, односно mjestima gdje potrebno detaljnije definisati građu terena po dubini.

Obim istražnih радова је задовољавајући у дијелу познавања geološke graђе, али недовољан и за geostatističke прорачуне посебно за mostove, обзиром да се nije poznavao tačan položaj svih mostova i njihovih stubnih mesta.

<sup>1</sup> Проф. др Недо Ђурић, Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, Козарачка 2а, Србија. E-mail. [nedjo@tehnicki-institut.com](mailto:nedjo@tehnicki-institut.com)

## 2. PROVEDENA ISTRAŽIVANJA I ISPITIVANJA TERENA

Provedena terenska istraživanja pored kartiranja terena, obuhvatila su istražno bušenje, raskope, i terenske opite penetracije [1,2]. Na istražnim buštinama urađeni su opiti SPT-a, presiometarska ispitivanja, uzeti uzorci za laboratorijska ispitivanja, te na pojedinim buštinama ugrađeni piezometri za osmatranje režima podzemnih voda. Pregled izvedenih istraživanja i ispitivanja dat je u tabeli 1.

Tabela br. 1. Pregled planiranih i izvedenih terenskih istraživaja

Terenski istražni radovi						
Nº	Opis radova	Objekti oznake	Plan.	Urađ.	Dubina (m)	Ukupno (m)
1.1.	Inženjerskogeol. i hidrogeol. kartiranje terena, M 1: 5.000	Poddionica Karuše - Usora	0,65	1,004		
1.2.	Istražne bušotine	most BB trasa BR	8 6	8 4	135,4 34,5	169,9
1.3.	SPT	opit	75	80		
1.4.	Uzimanje uzoraka	poremećeni neporemećeni	34 11	5 35		
1.5.	Determ. i fotogr. jezgre i raskopa	bušotine raskopi	14	12		
1.6.	Ugradnja piezometara	bušot. BB bušot. BR	5	4		34,5
1.7.	Br. merenja NPV	BR	6	4		
1.8.	Raskopi	TP	9	6	17,6	17,6
1.9.	Dinamička penetracija DPM	bušot. BR raskop TR	10 6	4 6	91	91
2.0.	Presiometar	BB	8	8		
Laboratorijska ispitivanja						
Nº	Vrste		Pl.	Ur.	Uk.	Standard
	<b>Klasifikacioni opiti</b>		14	27	27	
2.1.	Prirodna vlažnost W, Specifična težina $\gamma_s$ , Zapreminska težina $\gamma_w$ , Suva zapreminska težina $\gamma_d$ , Poroznost n, Koeficijent poroznosti e, Granica tečenja $W_t$ , Granica plastičnosti $W_p$ , Index konzistencije $I_c$ , Index konzistencije $I_L$ , AC klasifikacija, Stepen neravnomernosti U			27 x 12	324	Eurocode 7 ASTM, BS, JUS
	<b>Otpornost na smicanje</b>		6	11	11	
2.2.	Kohezija, c			11		
2.3.	Ugao unutrašnjeg trenja, $\phi^o$			11		
	<b>Edometarska ispitivanja</b>		8	27	27	
2.4.	Modul stišljivosti, $M_s$			27		
	<b>Masa uzorka i pritisna čvrstoća</b>		45	41		
2.5.	Monoaksijalna čvrstoća, $\sigma_p$			41		
2.6.	Čvrstoća PLT			2		
2.7.	<b>Proctor test (CBR)</b>		8	8	8	

### 3. OSNOVNE KARAKTERISTIKE TERENA

Na osnovu izvedenih istražnih radova i laboratorijskih ispitivanja, uspostavljen je model građe terena, što je ključno za izbor mjerodavnih karakteristika, odnosno metoda temeljenja mostova i rješavanja geotehničkih problema na trasi.

Posmatrano od površine terena, izdvojeni su sljedeće geološke sredine, odnosno horizonti:

- Horizont 1:
  - Nasip (n), koji se sastoji od zaglinjene drobine, tucanika, šljunka i pijeska, mjestimično zastupljen duž rijeke Usore i na postojećim putevima, bez većeg značaja za uslove izgradnje autoputa
- Horizonti 2 i 3:
  - Površinski pokrivači, koji su u riječnoj dolini predstavljeni aluvijalnim materijalima u faciji povodnja, a sastoje se od:
    - horizont 2, od aluvijalno plavnih sedimenata (al, p) koje čine prašinaste gline, prašine i muljevit-glinoviti pijesak
    - horizont 3, od aluvijalnih sedimenata šljunka i pijeska koji je mjestimično zaglinjen (al)
- Horizont 4:
  - Padinski pokrivač, nalazi se sa lijeve strane Usore, predstavljen eluvijalno-deluvijalnom prašinasto-pjeskovitom glinom i sitnozrnom glinovitom drobinom (el-dl)
- Horizonti 5 i 6:
  - Geološki supstrat, razvijen u faciji pelitoalevrolita, alevrolita, pješčara, glinaca i laporaca (J), te ograničeno krečnjaka ( $T_2^1$ ). U serijama supstrata smjenjuju se slabiji i čvršći materijali, gdje stijenska masa osnove terena duž trase pripada kategoriji "slabih" stijena, odnosno, to su materijali koji su na preelazu između koherenčnih materijala i čvrstih stijena. Zbog takvih odnosa unutar geološkog supstrata izdvojena su tri horizonta i to:
    - horizont 5, rasabljeni supstrat koji po litološkim karakteristikama predstavlja prelaz ka supstratu, a prema geomehaničkim svojstvima približno odgovara "slabim" stijenama
    - horizont 6, čini supstrat sastavljen od "slabih" i "čvrstih" stijena, različitih po litološkom sastavu i geotehničkim svojstvima unutar kojega su kao subhorizont 6a izdvojeni klastični, a kao subhorizont 6b karbonatni krečnjački sedimenti, slika 1.

Detaljnijim rasčlanjivanjem izdvojenih horizonata prema veličini i čvrtoći veze mineralnih zrna, isti su razvrstani na glinovito prašinaste slabovezane sedimente, šljunkovite nevezane sedimente i sedimente sa jače vezanim mineralnim zrnama koji čine supstrat terena. Za sve izdvojene horizonte i varijetete različitih materijala pokrivača i supstrata, pri geotehničkim proračunima usvojeni su parametri sa sljedećim mjerodavnim vrijednostima.

**Horizont 2, glinovito-pjeskovito-prašinasti sedimenti**

- tekstura: bezredna
- veličina zrna: 0,002 do 2,0 mm
- ugao unutrašnjeg trenja  $\phi = 23^0$
- kohezija  $c = 5 \text{ KN/m}^2$ ,
- zapreminska težina  $\gamma = 20 \text{ KN/m}^3$
- broj udaraca SPT  $N = 10$
- modul stišljivosti  $M_V = 8 \text{ MPa}$
- CBR  $\approx 5 \%$
- vodopropusni materijali  $k_f = 1 \times 10^{-2} - 1 \times 10^{-3} \text{ m/s}$
- GN 200 I - II kategorija

Površina terena		n
0,00 m	Horizont 1, nasip	
	Horizont 2, glinovito-pjeskovito-prašinasti sedimenti $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$ , $c = 5 \text{ KN/m}^2$ , $\phi = 23^0$ , $M_V = 8 \text{ MPa}$	al, p
	Horizont 3, šljunakoviti i pjesakoviti sedimenti $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$ , $c = 0 \text{ KN/m}^2$ , $\phi = 35^0$ , $M_V = 40 \text{ MPa}$	al
	Horizonta 4, glinovita drobina, $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$ , $c = 13 \text{ KN/m}^2$ , $\phi = 14^0$ , $M_V = 8 \text{ MPa}$	el-dl
	Horizont 5, raslabljeni supstrat, $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$ , $c = 10 \text{ KN/m}^2$ , $\phi = 20^0$ , $M_V = 25-40 \text{ MPa}$ , $\beta = 0,2-0,3 \text{ MPa}$	J
	Horizont 6a, supstrat slabih stijenay $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$ , $c = 20 \text{ KN/m}^2$ , $\phi = 28^0$ , $M_V = 80-100 \text{ MPa}$ , $\beta = 0,3-0,4 \text{ MPa}$	T <sub>2</sub> <sup>1</sup>
	Horizont 6b, krečnjački supstrat, $\gamma = 22 \text{ kN/m}^3$ , $c = 100 \text{ MPa}$ , $\phi = 40^0$ , $M_V = 1000 \text{ MPa}$ , $\beta = 200 \text{ MPa}$	T <sub>2</sub> <sup>1</sup>
13,0 m		
0,5-1,2 m		

Slika 1. Shematski presjek terena sa izdvojenim geološkim sredinama – horizontima

**Horizont 3, šljunakoviti i pjesakoviti sedimenti**

- tekstura: bez izražene slojevitosti, bezredna
- veličina zrna: 2,0 do 60,0 mm
- ugao unutrašnjeg trenja  $\phi = 35^0$
- kohezija  $c = 0 \text{ kN/m}^2$
- zapreminska težina  $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$
- broj udaraca SPT  $N = 50$
- modul stišljivosti  $M_V = 40 \text{ MPa}$
- CBR  $> 5 \%$
- vodopropusni materijali  $k_f = 1 \times 10^{-2} \text{ m/s}$
- GN 200 II kategorija

**Horizonta 4, glinovita drobina**

- tekstura: bez izražene slojevitosti
- veličina zrna: 0,002 do 10,0 mm
- ugao unutrašnjeg trenja  $\phi = 14^0$
- kohezija  $c = 13 \text{ kN/m}^2$
- zapreminska težina  $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$

# 40 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА

Међународна конференција

Савремена достигнућа у грађевинарству 24.-25. април 2014. Суботица, СРБИЈА

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| • broj udaraca SPT          | N = 10   |
| • modul stišljivosti        | M <sub>V</sub> = 8 MPa                                       |
| • CBR                       | 2 - 3 %  |
| • vodonepropusni materijali | k <sub>f</sub> = 1x10 <sup>-4</sup> - 1x10 <sup>-5</sup> m/s |
| • GN 200                    | II kategorija  |

## Horizont 5, rasabljeni supstrat

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| • tekstura:                          | bez izražene slojevitosti,              |
| • veličina zrna:                     | 0,002 do 2,0 mm                         |
| • ugao unutrašnjeg trenja            | φ = 20°                                 |
| • kohezija                           | c = 10 kN/m <sup>2</sup>                |
| • zapreminska težina                 | γ = 20 kN/m <sup>3</sup>                |
| • broj udaraca SPT                   | N = 42 udaraca                          |
| • modul stišljivosti                 | M <sub>V</sub> = 25-40 MPa              |
| • monoaksijalna čvrstoća na pritisak | β = 0,2-0,3 MPa                         |
| • koeficijent raekcije tla           | k = 20.000 kN/m <sup>3</sup>            |
| • vodonepropusni materijali          | k <sub>f</sub> = 1x10 <sup>-5</sup> m/s |
| • GN 200                             | III - IV kategorija                     |

## Horizont 6a, supstrat slabih stijena

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| • tekstura:                          | preovlađujuće tankoslojevita            |
| • veličina zrna:                     | 0,002 do 2,0 mm                         |
| • ugao unutrašnjeg trenja            | φ = 28°                                 |
| • kohezija                           | c = 20 kN/m <sup>2</sup>                |
| • zapreminska težina                 | γ = 20 kN/m <sup>3</sup>                |
| • broj udaraca SPT                   | N = 106                                 |
| • modul stišljivosti                 | M <sub>V</sub> = 80-100 MPa             |
| • monoaksijalna čvrstoća na pritisak | β = 0,3-0,4 MPa                         |
| • koeficijent raekcije tla           | k = 50.000 kN/m <sup>3</sup>            |
| • vodonepropusni materijali          | k <sub>f</sub> = 1x10 <sup>-6</sup> m/s |
| • GN 200                             | IV - V kategorija                       |

## Horizont 6b, krečnjački supstrat

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| • tekstura:                           | bankovita do pseudomasivna                                   |
| • kohezija:                           | c = 100 MPa  |
| • ugao unutrašnjeg trenja:            | φ = 40°  |
| • zapreminska težina:                 | γ = 22 kN/m <sup>3</sup>                                     |
| • modul stišljivosti:                 | M <sub>V</sub> = 1000 MPa                                    |
| • monoaksijalna čvrstoća na pritisak: | β = 200 MPa  |
| • vodopropusni materijali             | k <sub>f</sub> = 1x10 <sup>-2</sup> - 1x10 <sup>-3</sup> m/s |
| • GN 200                              | IV - V kategorija  |

#### 4. GEOTEHNIČKE PREPORUKE USLOVA ZA IZGRADNJU TRASE I OBJEKATA NA TRASI

Kao podloga za izradu Idejnog projekta date su preporuke geotehničkih uslova izgradnje trase i objekata duž poddionice Usora – Karuše. Za izdvojene karakteristcine dijelove trase dati su prijedlozi stabilizacionih mjera, a za objekate na trasi dati su prijedlozi načina temeljenja [3,4,5,6,7,8].

Trasa je položena djelimično na padinskom dijelu, a većim dijelom u nasipu. Na padinskom dijelu predložene su sljedeće snacione mjere:

- skidanje i zamjena površinskih humusnih materijala do dubine od 1,2 m
- predvidjeti kanal za odvodnju površinskih voda sa brdske strane
- predvidjeti drenažnu zavjesu ispod kanala sa brdske strane, uz nožicu nasipa, dubine minimalno 4,5 m
- na strmim dijelovima osigurati nožicu nasipa kamenno-drenažnom bermom izvesti drenažne rovove u depresijama i uvesti ih u drenažnu zavjesu

Analize stabilnosti urađene su prema mjerodavnim karakteristikama, odnosno vrijednostima  $c$ ,  $\phi$  i  $\gamma$  parametara datih za materijale pokrivača na padinama, odnosno horizonta 4.

Na dijelu trase postavljene u nasipu, obzirom na karakteristike sedimenata pojedinih horizonata, preporučuju se sljedeće sanacione mjere:

- skidanje i zamjena sedimenata površinskog pokrivača
- predvidjeti kanal za površinsku vodu sa brdske strane
- osigurati nožicu nasipa sa kamenno-drenažnom bermom u zoni koja će biti u doticaju sa rijekom.

Na trasi se nalazi jedna petlja i pet (5) mostova. Obzirom da se u ovoj fazi nisu znale precizne lokacije navedenih objekata, kao ni broj stubnih mesta, to su način temeljenja i osnovne karakteristike sedimenata date samo za neke mostove.

**Most Tešanjka 2**, dužine 214,8 m sastoji se od dva obalna i šest riječnih stubova na svakoj traci. Ispod svake trake predviđaju se po dva stuba u koritu rijeke.

Desna obala

- temeljenje izvršiti na šipovima
- pojava raslabljenog supstrata je na 9,8 m
- pojava supstrata je na 13,8 m od površine terena

Lijeva obala

- temeljenje stupova obaviti direktno na krečnjacima
- dubina temeljenja je  $3,2 \text{ m} + 1,0 = 4,2 \text{ m}$  od površine terena

**Most Tešanjka 1**, dužine 214,8 m sa dva obalna i šest stubova u rijeci na svakoj traci.

Ispod svake trake po tri stuba u koritu rijeke.

Obalni pojas

- temeljenje mosta na obalama izvesti na šipovima.
- supstrat leži na dubini od 6,0 m od površine terena

Korito rijeke

- za temeljenje u koritu rijeke za sada se ne mogu dati pouzdani prijedlozi za temeljenje, jer u zoni korita nije izvedena ni jedna istražna bušotina.

**Most Usora 3, dužine 600 m**, karakteriše geotehničke karakteristike za "slabi" i "čvrsti" geološki supstrat – serija alevrolita, pelitoalevrolita i glinaca.

Temelji izvan korita rijeke

- temeljenje mosta na obalama, odnosno izvan korita rijeke izvesti na šipovima
- pojava supstrata je na 6,0 m od površine terena

Korito rijeke

- u koritu rijeke se za sada ne mogu dati pouzdani prijedlozi za temeljenje, jer nije izvedena ni jedna istražna bušotina

## 5. ZAKLJUČAK

Na trasi auto puta koridor Vc na poddionici Karuše – Usora provedena su istraživanja terena u zadovoljavajućoj mjeri za definisanje geoloških i geotehničkih karakteristika terena. Ipak na pojedinim dijelovima terena gdje će se nalaziti petlja i mostovi treba provesti dodatna istraživanja.

Trasa koja je položena djelimično na padinskom dijelu, a većim dijelom u nasipu zahtijeva određene sanacione mjere koje prvenstveno obuhvataju zamjenu površinskog humusnog materijala, izradu kanala za odvodnjavanje površinskih voda, drenažne zavjesa ispod kanala sa brdske strane i uz nožicu nasipa, a na strmim dijelovima da osigura nožicu nasipa kameno-drenažnom bermom.

Za mostove gdje nivo istraživanja terena zadovoljavajući, odnosno utvrđeno da se supstrat terena nalazi na većim dubinama, predloženo je temeljenje na šipovima.

## LITERATURA

- [1] Grupa autora. Izvještaj o provedenim istraživanjima i ispitivanjima terena na trasi auto puta koridor Vc, Rijeka Sava – Dobojski, lot 3, nivo idejnog projekta. Knjiga 3. FSD Tehničkog instituta Bijeljina. **2009**.
- [2] Grupa autora. Program inženjerskogeoloških, hidrogeoloških i geotehničkih istražnih radova za trasu autoputa koridor Vc, Dobojski Jug. IPSA Sarajevo. Fond stručnih dokumenata IPSA Sarajevo, Tehnički institut Bijeljina. **2011**.
- [3] Đurić, N. *Hidrogeološka i inženjerskogeološka istraživanja*. Građevinski fakultet Subotica, Tehnički institut Bijeljina. **2011**.
- [4] Čorić, S. *Geostatički proračuni, treće izdanje*. Beograd. Rudarsko-geološki fakultet Beograd. **2008**.
- [5] Maksimović, M. *Mehanika tla, II izdanje*. Građevinska knjiga. Beograd, 2005.
- [6] Bowles, J. *Fondation analysis and design*. Exoloration, sampling and in situ soil measurements. Fifth edition. McGraw Hill Higher Education. **1997**.

- [7] Eurocode 7. Geotechnical design – Part 2: Design assisted by laboratory testing, and Part 3: Design assisted by fieldtesting. European Committee for standardization. Brussels. **1997**.
- [8] Direkcija Cesta Federacije BiH, Direkcija za puteve Republike Srpske. Smjernice za projektovanje, gradjenje, održavanje i nadzor na putevima. Knjiga I, Dio 1, Poglavlje 2: Inženjerskogeološka i geotehnička istraživanja i ispitivanja. Sarajevo, Banja Luka. **2005**.

## **GEOTECHNICAL CONDITIONS CONSTRUCTION OF ROADS HIGHWAY CORRIDOR Vc ON SUBSECTION KARUŠE – USORA**

**Summary:** Corridor as the most important corridor within the roads networks in the Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina, going through different terrain geological structure. The route of to subsection Karuše - Usora is quite complex in geological terms, but unfavorable in terms of spatial arrangement of existing housing facilities. Therefore, the route of been changed several times, after which the solution to is adopted and that the only possible. Selected route of the highway is located on the slopes of partly and mainly in the embankment. The section contains one node space and several bridge structures, which required a more detailed study of the terrain, which is largely been done. For route and highway bridges are given suggestions of construction conditions, as well as remedial measures necessary for their safe construction and operation.

**Keywords:** Highway, exploring the terrain, characteristics of the terrain, route, buildings along the route of